

Šifra predmeta: ECO412	Naziv predmeta: EKONOMIJA INOVACIJA												
Nivo: II ciklus studija	Godina: I	Semestar: II	Broj ECTS kredita: 6										
Status: obavezni			Ukupan broj sati: 30										
1. CILJ PREDMETA	Ciljem ovog predmeta jeste da pouči studente o bitnosti tehnološke promjene u ostvarivanju ciljeva (ekonomskog) razvoja, te specifičnosti, kompleksnosti i kumulativnoj prirodi tog procesa. Nakon izučavanja različitih teoretskih pristupa o ulozi firme u innovativnom procesu, poseban fokus biće na karakteristikama nacionalnog inovativnog procesa, odnosno specifičnostima i interaktivnim elementima nacionalnog institucionalnog konteksta. U tom smislu posebna pažnja jeste na analizi odnosa među fenomenom 'tehnološkog jaza' i 'tehnološkog sistema' i uloge tehnološki sposobnosti s jedne strane, te međunarodne konkurentnosti i razlika u ekonomskoj performansi zemalja, s druge.												
1.1. Osnovne tematske jedinice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tehnološka promjena i ekonomска teorija: tradicionalni pristup i rađanje 'Ekonomije inovacija' 2. Tehnološka promjena i ekonomска teorija: kritički osvrt na neo-tehnološki pristup 3. Firma, proizvodnja i inovacije: 'resource based' i 'evolutionary' teorije firme 4. Putanje inovacija, ekonomski sektori i potražnja: veličina firme, struktura tržišta i sektorske putanje inovacija 5. Međunarodna konkurentnost i tehnološki jaz: nacionalni tehnološki sistem i tehnološke sposobnosti 6. Međunarodna konkurentnost i tehnološki jaz: Nacionalni Sistem Innovacija 7. Međunarodna tehnološka difuzija – kompleksnosti i specifičnosti u Globalnom okruženju 8. Inovacije i ekonomski performansi: pregled empirijskih analiza i 9. Inovacije i ekonomski performansi: iskustvo Novo-industrijaliziranih zemalja 10. Tehnološke promjene i globalizacija: izazovi industrializacije i tehnološkog progresa u globalnom okruženju (novoj eri) 												
1.2. Rezultati učenja	Student će biti u mogućnosti kritički analizirati različite teorijske pristupe empirijske dokaze vezane za tehnologiju i inovacije te njihovu ulogu u konkurenčnosti i razvoju zemalja. Također će se osposobiti da predstavi osnovne koncepte i pitanja u vezi sa uvođenjem, difuzijom i implementacijom tehnoloških promjena na različitim nivoima analize, posebice na micro-organizacionom nivou, industrijskom i međunarodnom nivou. Shvatjanje specifičnosti i kompleksnosti procesa tehnološke promjene omogućiti će studentima da unaprijeđe znanje vezano za širi pojam međunarodne konkurenčnosti, te problema zemalja u razvoju u premoštavanju tehnološkog jaza.												
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE													
	Opis aktivnosti (%)												
2.1. Način izvođenja nastave	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1. ex katedra</td><td style="width: 33%;">70%</td></tr> <tr> <td>2. prezentacije</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>3. gosti predavači</td><td>10%</td></tr> </table>			1. ex katedra	70%	2. prezentacije	20%	3. gosti predavači	10%				
1. ex katedra	70%												
2. prezentacije	20%												
3. gosti predavači	10%												
	Učešće u ocjeni (%)												
2.2. Sistem ocjenjivanja	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1. parcijalni</td><td style="width: 33%;">30%</td></tr> <tr> <td>2. seminarски rad</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>3. projekat</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>4. prezentacija</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>5. finalni ispit</td><td>30%</td></tr> </table>			1. parcijalni	30%	2. seminarски rad	10%	3. projekat	10%	4. prezentacija	20%	5. finalni ispit	30%
1. parcijalni	30%												
2. seminarски rad	10%												
3. projekat	10%												
4. prezentacija	20%												
5. finalni ispit	30%												
3. LITERATURA	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Oxford Handbook of Innovation, (2005), Oxford University Press. 2. Coombs, R., Saviotti, P., and Walsh, V. (1987), <i>Economics and Technological Change</i>, Rowman & Littlefield Publishers 3. Nelson, R. R., and Winter, S.G., (1982), <i>An Evolutionary Theory of Economic Change</i>, Oxford University Press. 4. Pietrobelli, C., (1997), On the theory of technological capabilities and developing countries dynamic comparative advantage in manufactures, REISEC, Vol.44. No.2, pp.313-338 												